

BEOGRADSKA NOVINA

Br. 333.

BEOGRAD, utorak 4. decembra 1917.

Izazov: dnevno u jutro, ponedeljek posle podne.

Pojedini brojevi:

Beograd i u krajnjima zapovednicima od a. i kr. četv. po cijeni od . . . 8 kolar

Hrvatsko-Slavoniji, Dalmatija i Bosna-Hercegovina i Delmatski po cijeni od 10 kolar

Izvan ovog područja po cijeni od 12 kolar

Mješovita preplata:

Beograd i u krajnjima zapovednicima od a. i četv. doba za koju je sljepo plaća 2-50

Beograd na dostavu u kuću 2-50

U Hrvatskoj i Slavoniji, Bosni-Hercegovini i Dalmaciji 2-50

Ustaljim krajnjim Austro-Ugarske monarhije 2-50

U nezadržanoj 4-50

Oglas po cijeniku.

Uredništvo: BEOBRAD, Vuka Karadžića ul. broj 10. Telefon broj 62. Uprava i primanje preplate: Topličin venac broj 21. Telefon broj 28. Primanje oglasa Kneza Mihajla ul. broj 38. Telefon br. 248.

Godina III.

Ratni izvještaji.

Izvještaj austro-ugarskog glavnog stožera.

Kb. Beč, 3. decembra.

Na talijanskom bojištu i u Albaniji nema ničeg novog.

Načelnik glavnog stožera.

Rumunjski problem.

Ruski prijedlog za mir učinio je u najvećoj mjeri aktuelnim čitav niz vojničkih i političkih pitanja, čije se rješenje danas ne može dogledati. Ma kako ispalili pregovori između središnjih vlasti i revolucionarne demokracije njihovog istočnog susjeda, jedna se činjenica već sada neosporno može utvrditi, naime činjenica, — ma koliko ona bila bolna za sporazum, — da se bivša imperija ne može više ubrati kao stvarni protivnik Njemačke i Austro-Ugarske u vojnički savez, što ga predstavlja sporazum. Zemlja, koja je gradjanskim ratom i sebičnošću svojih prijatelja u tolikoj mjeri razrijevana, kao što je to slučaj sa Rusijom, mogla bi, — i u slučaju, da nije predložila mir i da nije potvrdila svoju miroljubivost demobilizacijom, — u najboljem slučaju predstavljati prividnog protivnika bez ikakve odlučne vrijednosti za svoje saveznike.

Dok je ova konstatacija sama po sebi već dosta žalosna za izazivače svjetskoga rata u Parizu i Londonu, to ona na Lloyd Georgea, Clémenceau-a i druge mora činiti još tim mučnijim utisak pri pomisliti na sudbinu onih, koji su ovim u prvom redu pogodjeni. A najteži pak udar predstavlja najnoviji preokret ruske politike bez svake sumnje za Rumuniju. Ova prevarena zemlja, koja nije umjela odoljeti primamljivim ponudama zapadnoevropskih sile, a kojoj je blizina ogromne slovenske imperije dala žalosnu hrabrost za pristupanje njenom drskom preduzeću, — da izazove sudbinu, koju još je bio preokret njen prvi kralj za slučaj, da se ne bi pridružila Austro-Ugarskoj i Njemačkoj, — sada je napuštena i usamljena kao niko njen. Francuska i Engleska daleko su udaljene od nje, nuda u američku pomoć predstavlja maglovit fantom, a sili su susjed predomislo. A sada na besarapskom frontu očekuju svoju sudbinu ostaci rumunjskih vojski. Do sada su oni u izdašnoj mjeri bili dopunjeni i izmiješani sa ruskim odjelenjima, tako da njihov položaj kao na položaj zemlje srazmerno nije bio toliko strašan. Danas pak kralj Ferdinand i njegovi savjetnici ispunjeni strahom moraju gledati u susret skoro budućnosti. Zbilja, položaj, u kojem su se Rumunjska sada našla, ni najmanje nije prijatna. Pritješnja je u ne baš toliko veliku oblast, koja je preostala od osakačene kraljevine, a upućena isključivo na svoja vlastita, u pola iscrpljena materijalna sredstva, za ledjima još prema njoj potpuno rav-

nodušni ruski narod, koji je uostalom sada i suviše zauzet svojim vlastitim pitanjima, a u tjenom boku struke bajori središnjih vlasti! Nije dakle čudo, što su nekadani narodni zavodnici Iz Jaša uputili užasnote poglede preko kontinenta, očekujući pomoći od spašioca i što oni neprekidno mole za ispunjenje onih obećanja, koja su i bila izvor svemu zlu. No sa zapada im na to dolaze samo riječi i ništa drugo nego riječi. Do duše tamo priznaju, da im položaj rumunske vojske zadaje ozbiljnih briga, isto kao što su to priznavali u oči belgijske, srpske i crnogorske katastrofe, do duše hrabre Rumunjsku na dalju borbu i zburjeno je tječe izgledina u budućnosti — all to je ujedno i sve. Francuska štampa bavi se opširnije ovim problemom i govori o dvjema mogućnostima: o nastavljanju rata do kraja, — do kakvog kraja? — i o ustrojavanju otpornog središta, čija će osnovica biti crnomorska flota i koja će docnije omogućiti vezu sa engleskim snagama, koje se bore u Mezopotamiji. Engleska opet, kao što se samo po sebi razumiće, ne uzima čitavu stvar toliko tražiću, a shvata je do duše i realnije. Jedini glas engleske štampe, koji se do sada čuo o tom pitanju, valjda na najčinljiviji način, koji se može zamisliti kazuje ono, što je Britanija stalno govorila u sličnim prilikama. Naime, „Morning Post“ kratko i jasno tumači mišljenje svojih vlastodavaca pišući, da će saveznici ukazati rumunjskoj vlasti gospodarstvo u sporazumom državama u slučaju, da ova želi otoci iz Rusije. Kao što se vidi, nevjerojatno je velikodušnost sporazumih sile. Ne samo što ovo londonsko „pozivanje u goste“ sa blagdom i prirodom pretpostavkom računa sa najgorom mogućnošću, sa mogućnošću, da Rumunji izgube cijelu svoju zemlju, već su našli za potreblju, da u njemu naročito naglase nešto, za što se do sada mislilo, da se kod vlasta, koje ostaju bez svoje otadžbine samo po sebi razumije. Sada je pitanje, da li će kralj Ferdinand, koji je do sada smatrao, da je samo oslobođenje Erdelja stvar njegove savjesti, odgovoriti i na ovu ljubaznu potvrdu zahvalnim klanjanjem ili da li će naći drugi, pametniji način, da spase bar ostatak svoga naroda i svoj jako okrenuti ugled. Inače bi se francuski romansieri morali dati na posao, da mnogo čitanom romanu Alphonse Daudet-a „Les rois en exil“ („Kraljevi u izgnanstvu“) dodaju još jedan „pendant“, čiji se predmet do duše u toku ovog rata sve više ponavlja: „Vlade u izgnanstvu“.

Otkaz ruskog sporazuma s Rumunjskom.

Primirje sa Rusijom.

Službeni austro-ugarski izvještaj.

Kb. Beč, 3. decembra.

Prema izvještaju načelnika glavnog stožera general-pukovnika barna Arza poslednjih je dana na mnogo odsjeka ruskog bojišta između obostranih pojedinih divizija i vojnih zborova ugovoreno obustavljanje borbe. U pripadskoj oblasti jedna je ruska vojska zaključila potpuno primirje sa savezničkim snagama, koje su stajale prema njoj. Juče je jedno rusko izstančstvo propušteno kroz naše redove, kojemu je zadatak, da sa savezničkom vojskom zaključi primirje za cijeli ruski front.

Njemački zvanični izvještaj o pregovoru.

Kb. Berlin, 3. decembra.

Wolfsoff uredjavajući sa istočnog bojišta: U mnogobrojnim odsjecima ruskog fronta postignut je sporazum o stvarnom primirju od divizije do divizije. Sa ruskom vojskom u području Pripjata zaključilo je primirje nekoliko ruskih glavnih zapovjedništava južno od Pile. Dalji pregovori su u toku. Rusko odjeljenje u području maršala nizica Leopolda bavarskog stiglo je za zaključivanje opteg primirja.

Početak pregovora o primirju.

Kb. Beč, 3. decembra.

Javlja se iz glavnog stana ratne štampe: U opsegu vojnog fronta maršala princa Leopolda i bavarskog, gdje danas počinju pregovori o primirju, zastupaju austro-ugarsko vojno vodstvo naročito opunomoćenici časnici glavnog vojnog stožera. Rusko odjeljenje, koje je u našim linijama primljeno u 41 pol satu poslije podne, otputovalo je iste večeri u mjesto, gdje će se pregovori voditi.

Otkaz ruskog sporazuma s Rumunjskom.

(Naročiti brzolov „Beogradske Novine“)

Rotterdam, 3. decembra.

„Daily Mail“ javlja, da je bavarska vlada 28. novembra na zvaničan način otkazala i sporazum bivše ruske vlade sa Rumunjskom i tako, da otkaz stupa odmah na snagu. Rumunjski parlament je sazvan.

digao najmanje dvije oplemenjene voćke ili da je uplatio dvije forinte za osnivanje učiteljskog penzionog fonda. Sveti se pokoravao naredbi i većnom je plaćao za dozvolu, jer je to brže išlo nego zametan posao oko oplemenjivanja voćaka. Ali poslije dužeg vremena ova se naredba ukinuta. Fond je međutim već iznosio nekoliko hiljada i pružao je izgled učiteljima na mjesecnu penziju od pet forinata u slučaju iznemoglosti.

U ovaku se pomoću slabo ko užao, a najmanje učitelj Marko. Njemu je neprestano lebdila pred očima slika, da još za vremena osigura sebe i svoju porodicu protiv nemaštine; pa poslošte nije imao dara za luke spekulativne unosne poslove, to se lačao onih, pomoću kojih je u pravom smislu riječi u znoju lica svoga zaradivao svoj hleb. Prije svega vršio je strogo svoju dužnost u školi, a izvan ove radio je sve, što mu je došlo pod ruku. Imao je najnužnije stolarske i obučarske alate, te je ili deljavio razne stolarske predmete i za sebe i za druge, ili je od iznošenih vunenih haljina i jeftinih dječjih pravilo laku obuću za po kući sebi i svojoj porodici, pa i po još kome drugome. Opravljao je u selu pokvarene satove i urezivao prozore; pravio je četke za glaćanje i čišćenje obuće, za čišćenje odijela i kose; prepisivao je za sebe i za druge redje knjige, koje se nijesu mogle lako nabaviti i ove je majstorski povezivao; kuvao je sapun i spravljao štitak; prekrjao je za dje-

sklonište rumunske vlade u zemljama sporazuma.

(Naročiti brzolov „Beogradske Novine“)

Basel, 2. decembra.

„Morning Post“ javlja iz Pariza: Saveznici su ponudili rumunjskoj vladi da napusti i, kada bi želila da napasi Rusiju, skloniše u savezničkim zemljama. Brzovojni saobraćaj s Jašom i Kinićem, sjedištem rumunjskih vlasti ih na dleštvu, od srijde je prekinut.

Zapoviest Kriljenka o prekidu neprijateljstva.

(Naročiti brzolov „Beogradske Novine“)

Rotterdam, 3. decembra.

„Daily Telegraph“ javlja iz Petropavla: Kriljenko je zapovijedao, da se obustavi svaki borba na svima ruskim frontovima, a da se predaj i u to bude samo u tom slučaju, aki bi neprijatelj izazvao pučanje. Nijemci uslovjavaju primjerice time, da ruske čete potpuno obustave neprijateljstvo.

Radostavljiva izjava u sobranju.

Kb. Sofija, 3. decembra.

Ministar predsjednik Radostav je u sobranju ovu izjavu: On je sada spreman, da stupi u mirovne pregovore u sporazuju sa svojim saveznicima, kad bude došao odnosni prijedlog od protivnika. Takav jedan prijedlog došao je sada od ruske vlade. On je na to odgovorio, da je spreman i stupiti u pregovore (zavrhno odobravanje). Bugarska neće odbiti ovu mirovnu ponudu, pošto je ostvarila narodni ideal, za koji je stupila u rat, t. j. ujedinjenje bugarskog naroda u jednoj državi, koja obuhvata Mačedoniju, Pomoravlje i Dobrudžu. To će činiti osnovu za pregovore. Prema mojim informacijama odredice ruskog vlasti delegate, koji će raspravljati s našim delegatima, kao i onima naših saveznika.

Pitanje objave rata Amerike Austro-Ugarskoj monarhiji.

U Engleskoj ne vjeruju u objavu.

(Naročiti brzolov „Beogradske Novine“)

Haag, 3. decembra.

Prema obavještenju, koje ima „Tempo“, u Londonu se ne vjeruje, da će Wilson zahtijevati od kongresa, da se objavi rat Austro-Ugarskoj, Bugarskoj i Turskoj, jer bi ta objava rata pricinila velike teškoće za zaključenje zasebnog mira.

Oblačnja ne će po svoj prilici uslijediti.

(Naročiti brzolov „Beogradske Novine“)

Haag, 3. decembra.

„Times“ javlja iz Washingtona: U srijedu se kabinet bavio Wilsonovim

držanjem u pitanju objave rata Austro-Ugarskoj, pa je htio da čuje njegovo mišljenje. Bivši američki poslanici Penfield i Morgenthau savjetovali su Wilsonu da odustane od objave rata.

Traže se:

Društvo Crvenoga Krišta u c. i k. V.G.G./S., poziva radi prjema novi i nizne imenovana lica, aksu su u Beogradu da se javi lično sa legitimacijom (prijavno listom) g. Tatomiru Petronijeviću, čl. Glav. Odbora Društva Crvenoga Krišta u Beogradu, u radnji gg. Radović & Kompt. Beograd, Saborna ul. 19, svakog radnog dana od 2—4 sata po podne; ako nisu u Beogradu, zastupniku blažnjika Crvenoga Krišta g. Dr. Marku T. Leku p. of, Beograd, Vatrogasna ul. 15, i da poštuju tačnu adresu a po potrebi i da označe najbližu poštu koja prima novac upućenicom.

A.

Broj 4626 Antonijević udova Ivana i deca Milana M. Tulež; 4547 Avramović Milinka porodica, Draževac;

B.

Broj 4588 Baković udova Savku i deca Mateju, Breštović; 4529 Branković Mihajlo, knjigov. drž. Štamparje; 4649 Blažić udova Mileva i deca Živka, Medjužje; 4583 Bogdanović udova Ivana i deca Milisava, Umka; 4558 Bogdanović Marka porodica, Beli Potok; 4676 Boždanić Milena R. Ljubomira, Vel. Ivančić; 4638 Branković udova Jelena i deca Marka, Ripljan; 4554 Gavrilović udova Draza i deca Milana, Progorelac; 4549 Glišić udova Milutina, Brajkovac; C.

Broj 4628 Cvjetković udova Savku i deca Miloša, Draževac;

C.

Broj 4609 Čirić udova Marića i deca, Živojin, Zeleznički;

C.

Broj 4641 Čančarević Milan, Čibuković; 4539 Čukelić udova Obrenija i deca Mladen, Petka;

D.

Broj 4622 Damjanović udova Miroslava i deca Mitorada, Petka;

G.

Broj 4675 Gajić Ilija sin Milice mati Ljubom

I.
Broj 4534 Ilić Darinka udova Save, ūčev monop.; 4535 Ilić Milica udova Nikole, sres. kapet., Lazarevac, Mlin; 4534 Isajlović Maksima por. d. a., posluž. magac, Budimsko 17; 4537 Isajlović Milana porodica, Popović; 4531 Ivanović udova Stanija i deca Mateje, Guberevac; J.

znatnu ulogu za valjano uspijevanje biljaka, osobito onih biljaka, koje pušta, u duboku svoje korjenje.

Obziron na sastavne dijelove može ornicu u glavnome da bude:

- pjeskovita;
- glinovita;
- krečna (vapnenasta);
- crnična;
- i ilovačasta.

1. Pjeskuša. — Ova zemlja ima de u sebi polovicu do dvije trećine kugnog ili sitnog pjeska. Ona je vrlo ostra i spušta brzo vodu, obraduje se lako, rastvara brzo djubre, zagrijeva se nagle i zadržava dugo u sebi toplosti. Na pjeskuši uspijevaju dobro tač, krump i prolječna pšenica, a repica i maunaste biljke samo onda, ako je vrlo dobro nadžubrena. Loša pjeskuša popravlja se glinom, ilovačom, navodnjavanjem i pro-dubljivanjem zdravice, ali samo u onom slučaju, ako je ova zdravica težeg sa-stava.

2. Glinuša. — Ovakva se zemlja obradjuje teško jednako kada je suva kao i kad je vlažna. Zagrijeva se sporo, ne propušta lako kroz sebe vodu i vazduh, a što imade u sebi više gine, to je teža i nepodesnija za obradjivanje. Popravlja se pjeskom i krečom, konjskim i ovijim djubretom, ostavljanjem na nguru i naposljetku vrlo dubokim jesenjim oranjem. U koliko je ova zemlja teška za obradjivanje ipak na njoj uspijeva u dobro: pšenica, ječam, ovas, djetelina i repica.

3. Krečuša. — Ona ima u sebi do jedne četvrtine ugljenog kiselog keca i dosta gline sa ilovačom. U krečuši se iljube brzo rastvara, a obraduje se lako. Na njoj uspijevaju najboje maunaste biljke, sve vrste trave i djetelina. Imali u krečuši veći dio pjeska od gline, to se onda ona tada zove: la porača.

4. Crnica. — Ona je crne boje, jer se na sto dijelova sastoji od 25–35% biljnih i životinjskih satruljelih djelova. Zbog svoje mrke i crne boje zagrijeva se brzo i dobro. Prima lako i dosta vede u sebe ali ne podnosi djubrenje stajskim djubretom. Kad su u zimu jaki mrazevi mogu na njoj lako da izmarznu zimnji usjevi.

5. Ilovača. — Ona sadrži u sebi jednu četvrtinu do jednu polovinu pje-ska, manje ili više gline, kreču i crnice, od kojih i dobiva svoju različnu boju. Na njoj uspijevaju dobro svu usjevi, lako se obradjuje, a podnosi sve vrste stajskog i vještackog djubrenja.

A. Gris:

TAJANSTVENA OTMICA.

(Nastavak).

„Kako da neznam“, odgovori jedan od ječaka, „ova je kuća čika Smitha i njegovog sina. To su vam dvojica nevaljalaca, koji su pokrali grde novce u nekoj banci, pa su poslije zatvoreni, ali su pobegli iz zatvora.“

Davši Hillu to objašnjenje, dječko po-bjeza a njegov drug za njim, dokle je Hill gledao pred se kao gromom pora-žen. To je dakle bilo skrovište onih lu-peža i zlikovaca, koje je policija već či-tavim nedjeljama najrevnije tražila. Sada je Hillu dvostruko podozrijeo iz-gledala ova stara kuća, i za njih je su-mornih zidova svakako izvršeno mnogo prljavo djelo, a možda je tamo bilo i zamahi ubijstava. A otmjeni i ugledni g. Black stajao je u vezi sa vlasnicima ove jazbine. Šta li ga je doveo ovamo, da li zla savjest ili žudnja za osvetom?

Sve ove okolnosti pobudile su Hillu, da poštoto pokuša da prodre u ovu

dvije nove lijepe škole i sve drugo, što treba da ima jedna napredna sa-vremena opština. Selo im lici na dobro uređenu palanku.

Današnji naraštaji ugledaju se na svoje starje, a ovi su se ugledali na učitelja Marka. Neka je čast i pošto-vanje i jednim i drugim, a učitelju Marku vječna slava.

2. decembar 1851. god.)

Drugi decembar igrao je i poslije Napoleona prvi veliku ulogu u francuskoj istoriji. Imajući na umu, koliko su takve sitnice i spoljašnosti u stanju da utiču na narodne mase, izabrao je sinovac Napoleona I., Louis Napoleon, baš dan krunisanja svoga strica, da kao predsjednik republike izvrši državni udar. Louis Napoleon rođen je 20. aprila 1808. godine u Parizu kao sin pomenutog brata Napoleona I., Louisa, kralja holandskog i Napoleone pastore Hortense Beaubarnais, sestre pomenutog Evgenija, koju je Napoleon bio uđao za svoga brata. Po padu svoga očuva, Hortensa je sa sinom otišla prvo u Ženevu, zatim u Njemačku (Augsburg), gdje je Louis Napoleon neko vrijeme učio školu, pa najzad u Arenenberg u Švajcarsku. Već 1831. god. učestvovao je Louis Napoleon sa svojim starijim bra-tom, koji je nekoliko godina docnije umro, u nekom ustanku u Italiji protiv tadašnjih tamošnjih austrijskih vlasti, ali ustanku nije uspio i Louis Napoleon je jedva umakao. Docnije je Louis Napoleon stupio kao artiljerijski kapetan u Švajcarsku narodnu vojsku. O njego-

“Vidi istorijski kal.” u broju od 2. decembra.

kuću. Pošto je duže vremena razgledao okolinu kuće, on najd opazi jedno drvo koje je svojim granama doploalo do tavanskog prozora. Popevši se na to drvo, Hillu podje za rukom, da se kroz prozor uveče na tavan. Odavde se jednim drvenim stepenicama s dju u pištalje. Prostorije koje su se ovde na-azile, vrlo su bijedno bile namještene, izuzev jedne jedine, koja je činila nešto bolji utisak. U njoj se nalazio krevet sa zavjesama, divan i sto za pisanje, na zidu visilo je nekoliko slika, koje do duže nisu baš svjedočile o nekom naročitom ukusu, jer su predstavljale sve neke jezovite prizore. Na nekom mao stočiću stajao je svjetnjak sa svijetom, koja je do pola bila dogorjela, a pored njega ležale su neke rasklopljene novine. Hill nehotice uzeo te novine i pogleda, od koga je dana taj broj. List je prema svom datumu bio izrađen tek prije dva dana. Opazivši to, Hill se trži; prema tome, vlasnici kuće mora da su skoro bili ovde, a možda su se i sada gdje krili po kući. „Ako bi me ponošiš“, mislio je Hill, slabu da bih umakao; zarad svoje sigurnosti oni se sigurno naijmanje ne bi ustručavali, da me usprate na onaj svijet.“

Hill izvječe revoler iz džepa i stade osluškivati: Po cijeloj kući vladala je mrtva tišina. No na jedan put učini mu se kao da je čuo, gdje se u podrumu zatvaraju neka vrata. Hilla uhvatili jez; svakoga časa mu se činilo, da će se od nekuda pomoći kakvo čupavo razbojničko lice. Obuze ga toliki strah, što mu se s obzirom na okolnosti ne može zamjeriti, — da je udario u „naglo odstupanje“ istim putem kojim je i došao, pa nije stao, sve dok ne bio doista odmakao od strašnoga nješta. Nigdje nije bilo žive duše, a Hill, radostan, što je unakao mogućoj opasnosti, podje natrag u Melville. Usput je uživao u prijatnoj pomislji, da će doći do visoke nagrade, što su je vlasti bile raspisale za hrvatanje pomenute dvojice opasnih robiša, čika Smitha i njegovog sina.

Cim je prispolio u melvillešku gostionicu odmah se upusti u razgovor sa gospodinom, nebi li što bliže saznao za ovu dvojicu.

„Gudnovato, zbilja“, primjeti ovaj, „Nema još ni jedan sat, kako me je onaj drugi gospodin zapitkavao sve moguće o onoj straćari, a sad me opet pitate vi, kao da u našem kraju nema baš ničeg drugog zanimljivog osim one jazbine.“

Hill se nasmijao.

„Ono, znate, što da nije zanimljiva ona kuća“, reče on, „ta kakvih vam čuda svijet ne priča o ovim nevjajalcima!“

„Pa, biće da je dosta i istinito od onoga, što se priča“, zamisljeno će gospodin, „Ranije o njima baš niko nije ništa rdjavo govorio osim to da su grde tvrdice. Docnije pak, kad se pročuo, da su opljačkali banku, nije bilo čovjeka, koji ne bi umio ispričati kakav drugi njihov zločin; sud pak nije mogao pronaći nikakvi dokazi o kakvom njihovim prestupima osim izvršene opasne kradje u banci, za koju su osuđeni na dvadeset godina robije. Prijе dva mjeseca izmakli su iz zatvora, a od tog vremena niko nije ništa čuo za njih!“

Kada im je vlast zatvorila gostionicu?“ zapita Hill dalje.

„Odmah pošto su uapšeni. U ostalom još malo pa će se ona straćara same od sebe srušiti.“

Hill se zahvali na obavještenju i ne pitajući mnogo šta je bio sa g. Blackom, vrati se u London, gdje izvještaj središnjih policijskih upravi o tome, što je čuo i video. Odmah narediće dvojici policijaca, da odu u Melville i da tamu motre na Smithovu kuću.

vim pokušajima da u Francuskoj izvrši prevrat (prvo 1836. god. u tada francuskom Strassburgu, a 1840. god. u Boulogne-u) već smo govorili, kao i tome, kako je 1846. god. preobučen kao „zidar Bodinet“ pobegao iz tvrdjave Ham, gdje je po presudi parlamenta za svoj drugi pokušaj prevrata izdržavao blagi tvrdjavn zatvor. Pošto je već ranije neuromno radeći u inostranstvu, bio zadobio mnogo pristalica u zemlji, on se koristio februarskom revolucionjom 1848. god. i vratio se u Francusku. Ovdje se isprava tobož držao skromno i rezervisano i nije čak htio ni da se prima kandidature za skupštinu. Ali kada ga na jesen 1848. god. ipak izabralo od jednom na pet mesta za poslanika on je ipak došao u skupštinu ali se i tu prividno držao rezervisano i time stekao mnogo simpatija među poslanicima. Ali su tim upornjije njegovi ljudi agitovali u narodu. Louis Napoleon uspije zadobiti široke narodne mase obećanjem izvjesnih koncesija (opštite pravo glasa i t. d.), a sveštenstvo, koje je u Francuskoj tada bilo još vrlo moćno, interesovanjem, koje je pokazivalo za katoličku stvar, Zbog toga nikoga nije nerediljno, kada je na Izbornu predsjednik republike — koji je skupština na pogrešno ostavila narodnom glasanju, dakle nepouzdanim čefu narodne mase, u mjesto da ga sama izvrši, 10. decembra 1848. god. pirc Louis Napoleon dobio pet i po milijuna glasova, a njegov protivkandidat, general Cavaignac samo jedan i po milijon. Postavši predsjednik republike, princ Louis Napoleon smatrao je, da je stupio u istu fazu svoje karijere u koju je bio stupio njegov stric postavši prvim

konsulom. Dok se skupština cijepala partiskim nesuglasicama, predsjednik je punio vojsku i činovništvo svojim slijepo odanim ljudima, neobazirući se mnogo na moralne kvalifikacije pojedinaca. Počeo je u svemu zauzimati vladarsko držanje. Kada je skupština osjetila, da što on ide i počela davati otpora, bilo je sve dockan. 2. decembra 1851. god. vojska pod zapovjednikom vrhovnog vojnog vodstvom pregradi u istočnog fronta, prince Leopolda bavarskog, odgovorio je još istoga dana, da je spreman i opnomoćen, da s ruskim vrhovnim vojnim vodstvom pregovara o primirju. Na to je s parlamentarima ugovoren mjesto i vrijeme, gdje i kad bi se moglo sastati s dovoljnim punomoćima providjene obostrane komisije. Ruska je komisija 2. decembra poslije podne u 4 sati 30 časaka stigla na ugovoren mjesto i odmah se uputila u mjesto, koje je određeno za pregovaranje. Dolazak se komisije u to mjesto očekuje 3. decembra u podne.

Obustavljanje neprijateljstava.

IV.

Nekoliko dana docnije Hill je opet imao razgovor sa ljepuškastom Fanny, služavkom g. Blackovom, koja je u najvećem uzbudjenju bila došla kod njega.

„Jaoj, g. Hill, što sam danas čula!“ uzviknu ona udarajući dlanom o dlan?

„Pa šta je to bilo?“

„Nećete pogoditi, ne, na tako što sigurno niste misili. Kuk, ali sam se uplašila, kada je ona otmena dama na jedared stala govoriti o nekom zločinu i —“

„Kakva to otmena dama?“ pre-kide je Hill, koga su služavkine riječi u najvećem stepenu bile zainteresovale.

„Je li bila plava?“

(Nastaviće se.)

Razne vijesti.

Jaja u bundevi.

Jedan „rak“, putujući iz Bückeburga u inostransvo nije baš imao sreće. Palo mu na um, da u bundevi straže, mnogo jaja, što je veoma više udesio, tako da ni pomoćna žandarmerija nije primjetila ništa. Nesrećom počeo se pričulaz u voz jaja u bundevi kotrljati i krov otvor ispadati. Medju putnicima nastala je velika živilnost, pošto do le neko takvoga šta vidio.

Počasna sabija za Garibaldiju.

U listu „Il Giornale d' Italia“ Čitanju, Godine 1890. posvetljena je varoš Trst Menotti, sinu Garibaldiju, raskošnu sabiju, koja je sve do početka rata bila sakrivena u Trstu, a onda su je bijegunci odnijeli u Italiju, posto treba da se preda sinu velikog narodnog junaka prilikom „oslobodenja“ Trsta. Na veiku svoju žalost nije mogao Menotti Garibaldi izvršiti svoj zadatak, zato je sabiju dospijela u Garibaldijeve izložbe u Rimu i Milatu. Po želji donne Italije Garibaldi predaće se sabija Cadorni, a izložbeni komisija pozvala je D' Annunzia, da on izvrši ovu predaju.

Postljednje brzjavne vijesti.

Izvještaj njemačkog vojnog vodstva.

Kb. Berlin, 3. decembra.

Zapadno bojište:

Front pripadonosnog predsjednika Ruprecht-a bavarskog:

Poslije žestoke borbne vatre težajem vrede, mješavine svjetlosti obasjanje noći, napali su juče u jutro Englezi s jakim snagama naše položaje kod i sjeverno od Paschendaele. Prvotna padom priveli smo 60 zarobljenika. Pošto je napad odbijen, menjala je vatra, da se pred veće prolazno i opet uzdigne do znatne jakosti. Na cambraiskom bojištu vatrena je djelatnost tečajem dana bila živilna samo u malo odsječu. Obitjeni su u žestokim borbama na nož napadi, do kojih je uveće došlo poslije jakog povlačenja vatre između Inchaya i Bouriona. Osuđen je jedan djelimični engleski napad kod La Vacquerie. U protivnapadu zaplijenjeno je 9 topova i 18 mašinskih pušaka. Broj od 30. novembra na ovom učinjenim zaobojenom mjestu poslije 10 sati uveče obustavljen je na tom odsječu neprijateljstva. Ugo-

ski). 20. i 21. novembra narodno glasanje potvrdi sa skoro osam milijuna protiv nekih 250.000 Napoleona carsku titulu. Drugog decembra, na godišnjicu krunisanja svoga strica i na prvu godišnjicu svoga državnog udara, Napoleon zvanično primio carsku titulu, prešavši se u Tuileriski dvorac. Istoga dana podario je pomenutom generalu Magnanu i još dvojici generala, koji su ga bili pomogli u izvršenju državnog udara, maršalski čin. Tok vladavine Napoleona III. poznat je. On je imao znatnih uspjeha u spoljnoj politici. No njegov je režim u unutrašnjosti bio koruptivan i skroz protekcijski, tako da je velika većina naroda uskoro omrzla cara i carstvo. Katastrofa francuske vojske na Sedanu i ustanak što ga je ona izazvala u Parizu učinila je kraj carstvu i vratila je republiku. Napoleon III. umro je 1873. god. u Engleskoj.

MALI PODLISTAR.

Nema više boksovanja u Americi!

Rat je donio stanovnicima Njemačke — koji su u početku bili tako oduševljeni — neočekivana i ne baš vesela ograničenja. Naročitu pažnju pri-vukla je naredba izdala u američkim novinama, po kojoj se najstrožije zabranjuje svaka javna bokserska borba počev od 15. novembra u cijelome području države Njemačke. Možda je vlasta neda, da će ljudi, koji su imali običaj da se istutnje boksovanjem, biti sada primorani, da svoju suvišnu snagu stave u službu domovine.

Front njemačkog pripadonosnog predsjednika:

U Argonama je poslije uspješnih preduzeća privreda izvestan broj zarobljenika.

Front vojvode Albrechta württemberg-berškog:

CIJENE OGLASIMA:

Osmina jednog milimetarskog retka (42 mm široko) staje 10 helera
 Pripošlao: Petna jednog milimetar retka (70 mm široko) staje 40 helera
 Bilješke: Petna jednog štamparskog retka (70 mm široko) staje Kruna 4
 Mali oglasnik Jednostavna riječ 7 helera, sa masnim slovima 14 helera.

Dentista F. B. Brill

— Beograd. —
 Makedonska ulica broj 5,
 (do pošte) Amerik specijalista



ZUBE vještacke u zlatu
 u kaučku samo se u
 mome ateljeu izrađuju po
 našem originalnom
 Američkom sistemu. Pri-
 man od 8-18 i 2-6.

ZUBNI LJEKAR

KRISTINA ORLOVIĆ
 Beograd, Terazije br. 9.
 1. sprat.

Ord. od 8-12 prije podne,
 i od 2-6 poslije podne.

Vještacki zubi u zlatu i kau-
 čku, sve vrste plombi, va-
 djeve zuba bez boja, — le-
 čenje i čišćenje zuba. 34031-1

Doktor
 Miliivo G. Čermanović

specijalista za kožne i vene-
 rične bolesti prima Kralja A-
 leksandra ul. br. 84. 1-3 pos-
 lije podne. Prima Mutapova
 ul. br. 88. 8-6 u veči dame
 6-7 u veče muške. 34138-1

Rupovine i prodaje.

Ženske šešire

I ostale novitete jedino pro-
 daje Salon Sime Lazarevića
 Kralj Milana, 120 (u dvorištu).
 33979-2

Zubnog lječara
 namještaj željni kupiti. Ponude
 primam preko administracije
 pod znakom „Z. L. 647“. 34084-3

Na prodaju

jedan nov zimski kaput od
 njihov lastika za srednjeg čo-
 vjeka I jedna fino izrađena
 crna ženska kosa. Upitati
 Dini, Ratarška ulica br. 38.
 34117-2

Uslijed žlosti

prodaje se potpuno nova gar-
 nitura „pelc“ od liseće. Vidjeti
 od 2-4 sata Kralja Milana
 49. 1. sprat. 34121-2

Klavir

Prodaje se u Studentičkoj
 ulici 5. 34124-2

Brat

isvirani, prodajem. Obratiti se
 Rasinska ul. br. 16. M. O-
 vrilović. 34130-2

Ljubitelj muzike

Gitar, stari, prodaje se. Upit-
 i gđju Sofiju Gavrilović
 Prota Mateje ulica 33. 34131-2

Imam na prodaju Dasaka od
 veličine 3. metara pa na više,
 kao i flase od 1/2 litra. Lju-
 bice Čavčić. Veliki trg broj 8.
 do kafane Rallie. 34139-8

Ne bacujte tegle

od pomade!
 Jer iste kupuje po najpo-
 višim cijenama nahrabreška
 radaju. Solomon L. Mošića
 Beograd-Terazije 9. 83886-2

Namještaju.

Troži se
 jedna ženska za kontorski rad,
 koja vlada i njemačkim jezi-
 kom. 34075-3

Magjarska Eskontna

i Menjatka Banka,
 Ekspozitura Beograd.

Gospodljicu

Ja čestite porodice potrebna je
 radij Dušana Todorovića. Stu-
 pili može odmah. Javiti se
 Učno Todoroviću od 9 sati do
 12 prije podne. 34137-3

Berberskoj radnji

José G. Dimitri treba radnika.
 Stupili može odmah. 34129-3

Stušavka

koja zna kuhati traži se u
 dobru kuću. Plata dobra. Upi-
 tati u Bitolijskoj ul. 72.
 34135-8

Stanovi.

Pod krovu

zasebna kuća 6 odjeljenja, samo
 60 kruna mjesечно. Studentič-
 ka 44. 34080-4

Jedna elegantna

meblirana soba Izdaje se, Pop
 Lukina ulica br. 4. gornji
 sprat. 34125-4

Izdaje se

soba sa namještajem. Izgled
 na ulici Nemanjina br. 40.
 34140-4

Dvije sobe.

kuhinja, šupa, podrum i sve
 ostale uobičajnosti Izdaje se od-
 mah pod krovu u ulici Miloš
 Velički 60. 34135-4

Razno.

Porodica
 Milutina Dobrića
 učitelja iz Adžinova da se
 javi Peršidi Nikolčić učiteljici
 u Učetu radi prijema novca.
 A. 2804-3

G. IDELSON

OPTIČARSKA RADNJA

Beograd,

Knez Mihajlova 21.

Veliki izbor čekala, naočara, torjona i t.d., u dubokom zlatu, oltar i
 korneči. Savjesna izrada noćari po ljevačkom upistvu. Stovarište
 fotografiskih aparat i materijala za fotografiju. Sopstvena radionica sa
 električnom snagom. Stovarište hirurgijskih instrumenata i bandaga.
 Izrada ortopedskih aparat i stezalka. 32887

BELGRADER
ORFEUM ::ZIMSKO POZORIŠTE
(PRIJE BOULEVARD)

ULAZ SA STRANE ZMAJEVE ULICE

DANAS
u 8¹/₂ sati u večeVELIKA
PREDSTAVA

DECEMBARSKOG RASPORA

ZIMSKE SEZONE

Käthe Fauma,
bečka pučka pjevačica.

Robert Roland

imitator glazbe.

GOSTOVANJE

Franz Amon

karakterni komičar.

Roma Salus

umjetnička igračka.

Rahamsa

Igračice, umjetnice u preobražavanju.

Izvještavam prijatelje, poznanike i drugo-
 ve, da sam

Kafanu „Drinu“

Birčaninova ulica br. 17.

otvorio i snabdjeo sa dobrim pićem. Molim
 za posjetu Radomir Mutapović,
 kafedžija. 34076

MALI OGLASI

Primaju se: Knez Mihajlova ul. 38.

KORESPONDENCIJA.

Jovanu Premoviću, Geno-
 var (kelner) iz Sokobanje, izjav-
 lja svoju pozadu, rodbinu i poznanke, da je živ i zdrav
 i molim da dostavite ovaj
 oglas mojemu mužu Tomi J.
 Blagojeviću, trgovcu iz Capri-
 te. Dragi Tomo! Mi smo svil-
 zdravi. Radnju ne radim po
 vremenu. Izjavljam se češće,
 jer sam u briži. Vrlo rješljivo
 dobitam od tebe kartu. Ne javljam
 mi ništa, da li si dobio od
 mene četiri fotografije. Bata
 Milan je kuću i čekao je
 Nikola, Anta Gjekić, Dragoljub
 i Pera. Dada mož Nikolju da
 se Štěpánka kavu kao i ti. Diegaču
 hvata Bogu dobro. Kala je
 u Školu. Radisav i Mihajlo
 su porasli, i uvijek se sjecaju
 svog dobrog tate. Nemir casa
 kad ne pitaju za tebe. Kala je
 u Kragujevcu kod Drage. Mnogo
 te pozdravljaju Danisa i Ljubi-
 ja Blagojević sa djecom Ču-
 prija. Javi se istim putem. A. 2803

Jovanu Premoviću, Gene-
 var (kelner) iz Sokobanje, izjav-
 lja svoju pozadu, rodbinu i poznanke, da je živ i zdrav
 i molim da dostavite ovaj
 oglas mojemu mužu Tomi J.
 Blagojeviću, trgovcu iz Capri-
 te. Dragi Tomo! Mi smo svil-
 zdravi. Radnju ne radim po
 vremenu. Izjavljam se češće,
 jer sam u briži. Vrlo rješljivo
 dobitam od tebe kartu. Ne javljam
 mi ništa, da li si dobio od
 mene četiri fotografije. Bata
 Milan je kuću i čekao je
 Nikola, Anta Gjekić, Dragoljub
 i Pera. Dada mož Nikolju da
 se Štěpánka kavu kao i ti. Diegaču
 hvata Bogu dobro. Kala je
 u Školu. Radisav i Mihajlo
 su porasli, i uvijek se sjecaju
 svog dobrog tate. Nemir casa
 kad ne pitaju za tebe. Kala je
 u Kragujevcu kod Drage. Mnogo
 te pozdravljaju Danisa i Ljubi-
 ja Blagojević sa djecom Ču-
 prija. Javi se istim putem. A. 2803

Jovanu Premoviću, Gene-
 var (kelner) iz Sokobanje, izjav-
 lja svoju pozadu, rodbinu i poznanke, da je živ i zdrav
 i molim da dostavite ovaj
 oglas mojemu mužu Tomi J.
 Blagojeviću, trgovcu iz Capri-
 te. Dragi Tomo! Mi smo svil-
 zdravi. Radnju ne radim po
 vremenu. Izjavljam se češće,
 jer sam u briži. Vrlo rješljivo
 dobitam od tebe kartu. Ne javljam
 mi ništa, da li si dobio od
 mene četiri fotografije. Bata
 Milan je kuću i čekao je
 Nikola, Anta Gjekić, Dragoljub
 i Pera. Dada mož Nikolju da
 se Štěpánka kavu kao i ti. Diegaču
 hvata Bogu dobro. Kala je
 u Školu. Radisav i Mihajlo
 su porasli, i uvijek se sjecaju
 svog dobrog tate. Nemir casa
 kad ne pitaju za tebe. Kala je
 u Kragujevcu kod Drage. Mnogo
 te pozdravljaju Danisa i Ljubi-
 ja Blagojević sa djecom Ču-
 prija. Javi se istim putem. A. 2803

Jovanu Premoviću, Gene-
 var (kelner) iz Sokobanje, izjav-
 lja svoju pozadu, rodbinu i poznanke, da je živ i zdrav
 i molim da dostavite ovaj
 oglas mojemu mužu Tomi J.
 Blagojeviću, trgovcu iz Capri-
 te. Dragi Tomo! Mi smo svil-
 zdravi. Radnju ne radim po
 vremenu. Izjavljam se češće,
 jer sam u briži. Vrlo rješljivo
 dobitam od tebe kartu. Ne javljam
 mi ništa, da li si dobio od
 mene četiri fotografije. Bata
 Milan je kuću i čekao je
 Nikola, Anta Gjekić, Dragoljub
 i Pera. Dada mož Nikolju da
 se Štěpánka kavu kao i ti. Diegaču
 hvata Bogu dobro. Kala je
 u Školu. Radisav i Mihajlo
 su porasli, i uvijek se sjecaju
 svog dobrog tate. Nemir casa
 kad ne pitaju za tebe. Kala je
 u Kragujevcu kod Drage. Mnogo
 te pozdravljaju Danisa i Ljubi-
 ja Blagojević sa djecom Ču-
 prija. Javi se istim putem. A. 2803

Jovanu Premoviću, Gene-
 var (kelner) iz Sokobanje, izjav-
 lja svoju pozadu, rodbinu i poznanke, da je živ i zdrav
 i molim da dostavite ovaj
 oglas mojemu mužu Tomi J.
 Blagojeviću, trgovcu iz Capri-
 te. Dragi Tomo! Mi smo svil-
 zdravi. Radnju ne radim po
 vremenu. Izjavljam se češće,
 jer sam u briži. Vrlo rješljivo
 dobitam od tebe kartu. Ne javljam
 mi ništa, da li si dobio od
 mene četiri fotografije. Bata
 Milan je kuću i čekao je
 Nikola, Anta Gjekić, Dragoljub
 i Pera. Dada mož Nikolju da
 se Štěpánka kavu kao i ti. Diegaču
 hvata Bogu dobro. Kala je
 u Školu. Radisav i Mihajlo
 su porasli, i uvijek se sjecaju
 svog dobrog tate. Nemir casa
 kad ne pitaju za tebe. Kala je
 u Kragujevcu kod Drage. Mnogo
 te pozdravljaju Danisa i Ljubi-
 ja Blagojević sa djecom Ču-
 prija. Javi se istim putem. A. 2803

Jovanu Premoviću, Gene-
 var (kelner) iz Sokobanje, izjav-
 lja svoju pozadu, rodbinu i poznanke, da je živ i zdrav
 i molim da dostavite ovaj
 oglas mojemu mužu Tomi J.
 Blagojeviću, trgovcu iz Capri-
 te. Dragi Tomo! Mi smo svil-
 zdravi. Radnju ne radim po
 vremenu. Izjavljam se češće,
 jer sam u briži. Vrlo rješljivo
 dobitam od tebe kartu. Ne javljam
 mi ništa, da li si dobio od
 mene četiri fotografije. Bata
 Milan je kuću i čekao je
 Nikola, Anta Gjekić, Dragoljub
 i Pera. Dada mož Nikolju da
 se Štěpánka kavu kao i ti. Diegaču
 hvata Bogu dobro. Kala je
 u Školu. Radisav i Mihajlo
 su porasli, i uvijek se sjecaju
 svog dobrog tate. Nemir casa
 kad ne pitaju za tebe. Kala je
 u Kragujevcu kod Drage. Mnogo
 te pozdravljaju Danisa i Ljubi-
 ja Blagojević sa djecom Ču-
 prija. Javi se istim putem. A. 2803

Jovanu Premoviću, Gene-
 var (kelner) iz Sokobanje, izjav-
 lja svoju pozadu, rodbinu i poznanke, da je živ i zdrav
 i molim da dostavite ovaj
 oglas mojemu mužu Tomi J.
 Blagojeviću, trgovcu iz Capri-
 te. Dragi Tomo! Mi smo svil-
 zdravi. Radnju ne radim po
 vremenu. Izjavljam se češće,
 jer sam u briži. Vrlo rješljivo
 dobitam od tebe kartu. Ne javljam
 mi ništa, da li si dobio od
 mene četiri fotografije. Bata
 Milan je kuću i čekao je
 Nikola, Anta Gjekić, Dragoljub
 i Pera. Dada mož Nikolju da
 se Štěpánka kavu kao i ti. Diegaču
 hvata Bogu dobro. Kala je
 u Školu. Radis